

MORALO WA THUTO WA SELEMO O BOELEDITSWENG 2021-2023
KEREITI YA 6 – SESOTHO PUO YA LAPENG - KOTARA 1 - 4



KEREITI 6 KOTARA 1				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
BEKE 1 Matsatsi 1 - 3	<p>Ho etswe Tekolo ya Motheo e lekanyeditsweng. Ho rekotwe lesedi lohle e le ho fumana boiphihlelo ba baithuti le moo ba haellwang teng.</p> <p>Tlhalisoleseding ena e lokelwa ho sebediswa ha ho etswa diqeto ka tse tla rutwa le mesebetsi ya ho ithuta.</p>			
KOTARA 1 BEKE 1	<p>Ho mamela le ho phetha pale e amanang le Covid 19 ho tswa atikeleng</p> <p>Tema ho tswa Buka ya Ditema kapa Faeleng ya Mohlodi ya Titjhere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho mamela pale e amanang le Covid – 19 • Ho phetha ditaba ka tatellano e nepahetseng, o sebedisa lekgathe lefetile 	<p>Ho bala pale e amanang le Covid 19 ho tswa atikeleng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: ho etsa dikakanyo tse itshetlehileng sehloohong kapa ditshwantshong • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala, mohl. Ho akanya, ho sebedisa medumo le dintlha tse amanang le moelelo • Buisana ka tlotlontswe e ntjha eo o e badileng temeng • Buisana ka sehlooho le tikoloho el poloto • Bontsha maikutlo ka pale • Tshebediso ya bukantswe <p>Ho etsa tshebetso ya kutlwisiso ka tema (mosebetsi wa molomo kapa o ngolwang)</p> <p>Boikwetliso ba ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo ka qapodiso e lokelang, phollatsi le ka tjhebeho 	<p>Ho ngola diketsahalo ka kutlwisiso ya hao</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya dikahare tse loketseng sehlooho • Hlwaya ho tswa boiphihlelong • Ho dula sehloohong • Foreimi e sebediswang ke bana ba sokolang • Tshebediso ya thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo • Tshebediso ya tlotlontswe e amanang le sehlooho <p>Qala/Sebedisa bukantswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho tshwaya maqephe ka ditlhaku tsa nteterwane • Kenya mantswe a mahlano le ditlhaloso (ho rala/polelo o sebedisa lentswe/tlhaloso ya lentswe) • Kapa ho tswela pele ho kenya lentswe bukantsweng eo o e qadileng. 	<p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Tshebediso ya bukantswe ho sheba mopeleto le tlhaloso tsa mantswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popo ya modumo, tsebo ya mopeleto wa mantswe, mohl. Popo ya maloko a mantswe ho itshetlehileng ka modumo le tjhebo ya ona <p>Ho sebetsa ka mantswe le dipolelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutlwisiso le tshebediso ya mofuta ya mabitso <p>Tshebediso ya Tlotlontswe Moelelong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantswe a nkilweng ho ho baleng ka ho arolelana kapa ka bonngwe temeng

Ho mamela ditlaleho tsa seyalemoya kapa tsa dikoranta le

ho buisana ka maemo a jwale

- Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya
- Mamela dintlha tse ikgethileng mananeong a seyalemoya le a televishene
- Hlwaya hore na mehopollo e tadimang ntho ka lehlakore le leng e etsahala jwang
- Botsa dipotso tse hlokolotsi tse phepetsang mme o batle ditlhaloso tse ding.
- Mamela bakeng sa tlhahisoleseding ho tswa ditemeng tse fapaneng tsa molomo: ditlaleho, kgutsufatso ya mehopollo ya sehlooho.
- Ntshetsa pele ngangisano e lekalekaneng ka maemo a phephetsang.
- Hlahisa maikutlo le ho a tshetsa ka bopaki bo phethahetseng.
- Mamela ka hloko le ho ba sedi
- Ananela maikutlo a hanyetsanang le a hao le ho arabela ka tshwanelo. • Buisana ka ho amoheleha ha tlhahisoleseding ka ho e bapisa le mehlodi e meng.

Ho bala diatekele tsa dikoranta ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)

- Pele ho ho bala; ho etsa dikakanyo tse itshetlehileng sehloohong kapa ditshwantshong.
- Hlwaya le ho buisana ka melaetsa e reretsweng sepheo ekasitana le e patehileng ya setso.
- Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala bakeng sa ho utlwisisa se balwang: ho okola dintlha tsa bohlokwa feela, tlodisa tema mahlo, ho akanya.
- Buisana ka kamoo molaetsa o ka fetofetolwang kateng.
- Buisana ka kamoo mawa a sebediswang ke bangodi, bankaditshwantsho, le batho ba etsang ditema tse tshwantshisitsweng a ka fanang ka maikutlo a itseng ka lefatshe
- Hlalosa le ho sibolla sephetho se labalabelwang
- Hlahisa le ho fana ka ditsela tse ding ho leka ho rarolla mathata.

Ho ngola atikele ya koranta

- Sebedisa dihlooho tsa ditaba, serapa sa sehlooho ho araba dipotso tse kang: mang, eng, kae, neng le hobaneng/jwang.
- Ngola polelo ya sehlooho mme o kenyelletsa tlhahisoleseding e loketseng ho bopa seratswana se momahaneng.
- Kgetha, ho bokella le ho hlopha tlhahisoleseding e loketseng ho tswa mehloding e fapaneng.
- Ho rala, ho etsa mokgwaritso le ho ntlafatsa sengolwa
- Sheba le ho lekola sengolwa mmoho le mosebetsi wa boiqapelo.
- Ngola ka makgethe le ka mongolo o bonahalang.

Ho sebedisa sebopeho se hlakileng:

- Qalo
- Mahareng
- Qetello

Mosebetsi o boemong ba lentswe

- Mabitso, Mabitsobitso, Mabitsokgopolo. (Kenyelletsa mefuta ya mabitso ho tswa ho beke 3-4)
- Maemedi (Leemediqho & Leemeditshupi)

Mosebetsi o boemong ba polelo:

- moetsi, lehokedi la tumellano la moetsi le la leetsi (lehokamoetsi)
- Lehokamoetsi
- Makgathe (Lefetile, Lejwale, Letlang)

Mopeleto le matshwao a puo:

- ho arola mantswe polelong, tshebediso ya bukantswe.

Matshwao a puo:

- kgutlo, feelwane, dikgutlo, dikgutlwana, letshwao la potso, letshwao la makalo

**KOTARA 1
BEKE 3 - 4**

Ho mamela le ho buisana ka tshomo tsa sehloholo, mohl: ditshomo tsa bosatsejweng kapa tsa bahale.

- Mosebetsi e lelekelang: ho akanya
- Hopola diketsahalo ka tatellano ya tsona ho sebediswa lekgathe le nepahetseng.
- Sebetsa mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha.
- Hlwaya hore mehopolole e tadimang dintho ka lehlakore le leng e etsahala jwang le ditlamorao tsa hoo ho momamedi.
- Buisanang ka baphetwa.
- Buisanang ka poloto, kgohlano le tikoloho.
- Buisanang ka melaetsa temeng.
- Lekola tsela ya bophelo ka meetlo, makgabane le ditumelo.
- Lekola twantshano mahareng a botle le bobele.

Ho bala tshomo mohl: ya bosatsejweng kapa ya bahale ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)

- Mosebetsi pele ho ho bala, mohl. kakanyo e itshetlehleng hodima sehlooho le/kapa ditshwantsho.
- Mawa a ho bala: ho okola dintlha tsa bohlokwa feela, ho teba hore o fumane dintlha tse felletseng, ho akanya, ho boha ditema tse fapaneng tsa ditshwantsho bakeng sa ho fana ka moelelo.
- Buisana ka dielemente/dikarolwana tsa pale ya diphoofolo e rutang boitshwaro, mohl. baphetwa le melaetsa.
- Hlalosa moelelo le karabelo temeng.
- Sibolla le ho hlalosa dipheho le diqeto tse labalabelwang.
- Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe
- Kgutsufatsa ka dipolelo tse 5.

Ho ngola tshomo, mohl: ya bosatsejweng kapa ya bahale.

- Ngola ka sepheo sa ho ingolla, ho utulla, ho ipapalla, ho tebisa mehopolole le sa boiqapelo.
- Leka ho ruta thuto ya boitshwaro.
- Sebedisa baphetwa ba nang le matla a sa tlwaelehang, a fetang a batho.
- Sebedisa tlotlontswe e lokelang.
- Lahlela mehopolole ka sehlooho le ho ntshetsa pele mehopolole.
- Ntsha maikutlo ka ho hlaka le ka tlhahlamano.
- Sheba le ho lekola se ngotsweng mmoho le mosebetsi wa boiqapelo.
- Hlahisa mokgwaritso wa pele ka tlhokomediso ya molaetsa wa sehlooho, le melawana ya puo bakeng sa sepheo le baamohedi ba ikgethileng ba ditaba.

Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola

- Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola
- Ho ngola mekgwaritso
- Ho boelatsa mosebetsi
- Ho bala hape bakeng sa ntlafatso
- Ho hlaola diphoso, le ho nehelana

Mosebetsi o boemong ba lentswe:

Makgethi.

Mosebetsi o boemong ba polelo

- Polelonolo le polelomararane
- Mefuta ya dipolelo

Moelelo wa lentswe:

- Malatodi le mahlalosongwe

TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO

- **HO BALLA HODIMO (MATSHWAO: 20)**

Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o e qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 1 BEKE 5-6</p>	<p>Ho mamela tema e susumetsang, mohl. papatso ya seyalemoya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho akanya • Botsa dipotso tse qholotsang keello o sebedisa puo e loketseng • Hlwaya maikutlo a fapaneng le a hao • Hanana le maikutlo a fapanang mme o fane ka mabaka • Sebetsa mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Arolelana mehopolo le ho ntsha maikutlo ka dihlooho tse phepetsang ka tsela e momahaneng. 	<p>Ho bala tema e susumetsang ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya pele ho ho bala, mohl. kakanyo e itshetlehleng hodima sehlooho le ditshwantsho • Sebedisa mawa a fapaneng a ho balabakeng sa ho utlwisisa se balwang: ho okola dintlha tsa bohlokwa feela, ho tlodisa dintlha mahlo, ho akanya, • Qolla le ho buisana ka botebo ka makgabane a phedisano le a botjhaba ditemeng • Hlalosa melaetsa ya mongodi ya maikemisetso le eo e seng ya maikemisetso. • Hlwaya mehopolo e fapaneng ditemeng tse rarahaneng mme o fana 	<p>Ho ngola tema e susumetsang, mohl. Puisano/Papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qholotsa maikutlo. • Etsa ditshepiso • Sisinya baamohedi ba ditaba. • Etsa meralo, mekgwaritso le ho ntlafatsa sengolwa • Lahlela mehopolo ka sehlooho le ho ntshetsa pele mehopolo • Sheba le ho lekola se ngotsweng mmoho le mosebetsi wa boiqapelo • Hlahisa maikutlo ka ho utlwahala le ka le ka tlhahlamano • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makopanyi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo pehelo, Puo mmui <p>Moelelo wa mantswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikapolelo le maele

	<ul style="list-style-type: none"> • Ntshetsa pele dingangisano tse etsang moelelo ho tshehetsa maikutlo • Tsepamisa maikutlo tlhalosong 	<p>ka maikutlo a hao o itshetlehle hodima bopaki ka hara tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka ho fapana ha makgabane a phedisano le a setso temeng. • Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe <p>Bala ka kutlwisiso dikerafo tsa diphatlatso. Papatso le phoustara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: Sekaseka ditshwantsho • Sekaseka lesedi • Sekaseka lebaka la tema • Sekaseka puo e sebedisitsweng • Hlwaya le ho buisana ka moralo le mmala le fonte • Sekaseka sebopeho • Bontsha phapang ya phoustara le papatso 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehelana ka mosebetsi o makgethe, o matlafaditsweng. • Fana ka moelelo o hlakileng. • Ngola polelo ya sehlooho mme ho kenyelletswa tlhahisoleseding e lokelang ho bopa seratswana se momahaneng • Fihlela diqeto le ho etsa ditlhahiso. • Sibolla le ho hlwaya dipetho le diqeto tse labalabelwang 	
--	--	--	--	--

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo (Matshwao 20) • Moqoqo wa tlhaloso / Moqoqo wa phetelo • Diratswana tse 5 <p>Tswela pele ka mosebetsi ona hara nako Kotareng ya 1.</p>			

KOTARA 1 BEKE 7- 8	<p>Ho mamela le ho buisana ka puisano/dayaloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lelekelang: ho akanya. • Mamela ditema tse fapaneng tsa molomo bakeng sa tlhahisoleseding. • Kgutsufatsa mehopolo ya sehlooho le ho kgwaritsa dintlha tse ikgethileng. • Sebetsa mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Hlwaya le ho buisana ka makgetha a sehlooho. • Buisana ka maemo, puo ya mmele ya sebui, dikahare, rejistara le kgetho ya mantswe. • Buisanang ka mefuta e fapaneng ya dithothokiso. • Buisanang ka sebopeho sa tema. 	<p>Ho bala pale kapa tshwantshiso e bonolo ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi ya pele ho ho bala, mohl. kakanyo e itshetlehleng hodima sehlooho le ditshwantsho. • Hlalosa mookotaba, poloto, tikoloho, tlhahiso le kgolo ya baphetwa. • Buisana ka maikutlo a mongodi. • Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswa. 	<p>Ho ngola puisano/dayaloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsebahatsa baphetwa le dikgothaletso. • Fumana sehlo kapa maikutlo. • Bopa kapa ekeletsa hodima kgohlano e teng. • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara. • Sheba le ho lekola se ngotsweng mmoho le mosebetsi wa boiqapelo. • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelokopane le dipolelomararane. 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlalosi (Nako, Mokgwa) <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maqotsi/diambulwadiakwalwa/ditsejana <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya dipolelo <p>Moelelo wa mantswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlalosongwe, Malatodi

Tekanyetso ya Semmuso Mosebetsi wa 3: Tema Kutlwisiso e balwang (Matshwao a 50)

- Tema ya sengolwa / tema e seng sengolwa (Matshwao 20)
 - Tema ya ditshwantsho (Matshwao 10)
 - Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao 20)
- Mosebetsi ena e ka nna ya se ngolwe ka nako e le nngwe kaofela**

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 1 BEKE 9-10</p>	<p>Ho mamela le ho buisana ka thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: ho akanya. • Hlahisa maikutlo ka kelohlolo • Sebetsa mmoho ka nako ya dipuisano tsa sehlopha • Fana ka maikutlo mabapi le tshusumetso ya tshebediso ya modumo le disebediswa tse bohlang tse jwalo ka morethetho, phetapheto, poeletsamodumo, le dipapiso • Hlalosa dikahare tsa thothokiso • Kgutsufatsa thothokiso • Buisanang ka morethetho le raeme • Buisanang ka mefuta e fapaneng ya dithothokiso • Buisanang ka sebopeho sa thothokiso 	<p>Ho bala thothokiso e bonolo ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehlopi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya pele ho ho bala, mohl. kakanyo e itshetlehleng hodima sehloho le ditshwantsho • Balla hodimo ka sekgahla se lokelang, le ho kgefutsa ka tshwanelo dibakeng tse lokelang, qapodiso e utlwahalang • Fetofetola tsela eo tema e balwang ka yona e le ho tshwanela momamedi • Bontsha kutlwisiso ya tema, dikamano tsa yona le bophelo ba hao • Hlwaya le ho manolla makgetha a mefuta e fapaneng ya dingolwa kapa ya ditema, mohl: morethetho, raeme, mothofatso, papiso • Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe 	<p>Ho ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa poeletsamodumo, tshwantshiso, papiso. • Sebedisa puo e hlahosang. • Etsa meralo, mekgwaritso le ho ntlafatso sengola. • Hlahisa mekgwaritso wa pele o hlokometse mohopolo wa sehloho. • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara. • Sheba hape le ho lekola se ngotsweng mmoho le mesebetsi wa boqapi. <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola. • Ho ngola mekgwaritso. • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso. 	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe: mahokedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlalosi (Nako, Mkgwa) <p>Mesebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo pehelo <p>Moelelo wa mantswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mothofatso, Poeletsamodumo, Tshwantshiso, Papiso

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO

<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua. • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e ikobelang maemo a Covid 19 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang • Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng mefuteng e meraro e laetsweng ho etswa simesteng 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Diratswana • Ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho ngola tema ya boiqapelo 	<p>Mesebetsi ya sebopeho le tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya sebopeho le tshebediso ya puo
--	--	--	--

KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KEREITI YA 6 YA SESOTHO PL : KOTARA YA 1

<p>Tekanyetso ya Semmuso Mosebetsi wa 1: Mosebetsi wa molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (Matshwao 20) <p>Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o e qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.</p>	<p>Tekanyetso ya Semmuso Mosebetsi wa 2: Mosebetsi wa ho ngola (Matshwao 20)</p>	<p>Tekanyetso ya Semmuso Mosebetsi wa 3:</p> <p>Tema Kutlwisiso e balwang (Matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya sengolwa / tema e seng sengolwa (Matshwao 20) • Tema ya ditshwantsho (Matshwao 10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao 20) <p>Mesebetsi ena e ka nna ya se ngolwe ka nako e le nngwe kaofela.</p>
--	---	---

KEREITE YA 6 KOTARA YA 2				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KOTARA 2 BEKE 1-2	Ho mamela le ho buisana ka ditema tsa ditaelo mohl. Resepe, ditshupiso <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya selelekela: ho akanya Hopola mokgwa wa ho etsa Hlwaya makgetha a tema tsa taelo Ngola dintlha tsa sehlooho Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl. mokgwa wa ho etsa tee Etsa mekgwaritso le ho sebedisa ditaelo tse badilweng Botsa dipotso ho batla tlhakisetsa Etsa ditlhahiso ka ditaelo tse hlakileng 	Ho bala resepe kapa tema e nngwe ya taelo <ul style="list-style-type: none"> Sekaseka makgetha a tema: tlhophiso le melawana ya ditema tsa ditaelo Beha ditaelo tse lobokantsweng ka tatellano Sebedisa mawa a ho bala le a kutlwisiso a loketseng: ho tlodisa tema mahlo Bontsha kutlwisiso ya tema le ka moo e sebensang ka teng: ho bala Elellwa le ho hlalosa dibopeho tse fapaneng, tshebediso ya puo le sepheo sa teng Hlwaya le ho lekola rejistara ya tema Utlwisisa le ho sebedisa ditema tsa tlhahisoleseding ka nepo Bapisa mefuta e mmedi e fapaneng ya diresepe kapa ditaelo Hlalosa ditshwantsho/Araba dipotso tsa ditshwantsho 	Ho ngola tema ya taelo mohl. mokgwa wa ho etsa tee <ul style="list-style-type: none"> Lokodisa dintlha Ngola disebediswa Sebedisa bukantswe Sebedisa ditaelo Etsa foreime ya ho ngola Sebedisa makopanyi le mekgwa ya ho hlophisa Hlalosa ditsamaiso Hlophisa mantswe le dipolelo ka tshwanelo Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boelatsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana 	Mosebetsi o boemong ba lentswe: <ul style="list-style-type: none"> Maemedi (leemediqho le leemeditshupi) dikutu, dihlongwapele, dihlongwanthao Mosebetsi o boemong ba polelo: <ul style="list-style-type: none"> moetsi, moetsuwa Mopeleto le matshwao a puo: <ul style="list-style-type: none"> senoko lentswe, tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso

TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO

- HO BALLA HODIMO (MATSHWAO: 20)**

Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o e qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 2 BEKE 3-4</p>	<p>Ho mamela Padi</p> <p>Tema ho tswa bukeng ya padiso kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya • Mamela diqotso ho tswa pading • Mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng • Hlwaya molaetsa wa sehlooho • Amahanye le bophelo ba hao • Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse ikgethileng • Sebedisa tlhahisoleseding e tswa tememng ho araba dipotso • Buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le setso temeng <p>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana ka sebaka sehlopheng • Tsepama sehlohong • Botsa dipotso tse loketseng • Tswela pele ka dipuisano <p>Araba dipotso tsa ba bang ka kelohlolo le tlhomphe</p>	<p>Ho bala padi e kgutshwane</p> <p>Tema ho tswa bukeng ya padiso kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: • Akanya ka sehlooho le ho buisana ka mookotaba/dikahare tse amehang • Hlwaya le ho hlalosa diketsahalo tsa sehlooho • Hlwaya le ho buisana ka ntlhakemo • Buisana ka baphetwa • Hlwaya le ho buisana ka maikutlo a hlhisitsweng • Amahanya bophelo ba hao ka diketsahalo le baphetwa • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala • Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi • Hlwaya phapang pakeng tsa pale ya bophelo ba motho /dibukatsatsi le dipale • Sebedisa bukantswe ho hodisa tlotlontswa <p>Ho ikgotsoa ka ditema tse badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pheta pale kapa mohopolo wa sehlooho hape ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5 (kgutsufatso) • Hlahisa maikutlo ka ditema tse badilweng • Amahanya le bophelo ba hao • Bapisa ditema/dibuka tse badilweng 	<p>Ho ngola tekolobotjha ya buka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa moralo • Pele ho ho ngola: mamela ditema tse qotsitsweng ho tswa pading e badilweng • Kgetha dikahare tse loketseng bakeng la sepheo • Sebedisa puo le sebopeho sa tema se loketseng • Sebedisa moralo o nepahetseng • Hlophisa dikahare ka tatelano-sebedisa tlhahlamano • Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyelletsa le lehoka moetsi • Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maetsi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lekgate lelwale letswelli, lekgate: lefetile letswelli <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya bukantswe • Matshwao (makalo, potso, kgutlo) • Melao ya mopeleto(bongata)

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KOTARA 2 BEKE 5-6	<p>Ho mamela le ho buisana ka pale</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Hlwaya mookotaba, botsa dipotso, mme o amanye mehopolole boiphihlelo ba hae ba bophelo Hlwaya le ho buisana ka moo ho tadima dintho ka lehlakore le le leng ho etsahalang ka teng Buisana ka ho arabela tema Buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le botjhaba mefuteng e fapaneng ya ditema le ho ntsha maikutlo hore di ka nehelanwa jwang mohl: ho tadima dintho ka lehlakoreng le le leng Sebedisa bokgoni ba ho nehelana, mohl. ho phahama le ho theoha ha lentswe, lebelo, kgefutso, tsepamiso ya mmele, ho sebedisa dikarolwana tsa mmele, jj. 	<p>Ho bala pale ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya pele ho ho bala: ho lepa ho itshetelhileng hodima sehoohe le ditshwantsho Balla hodimo le ka kgutso, a fetola mawa a ho bala hore a lokele sepheo le bamamedi Buisana ka makgabane a phedisano le setso temeng Utlwisisa le ho buisana ka molaetsa Bontsha kutlwisiso ya tema, le dikamano tsa yona bophelong ba hae, sepheo sa yona le kamoo e sebensang ka teng Kgutsufatsa tema ka dipolelo tse 3-5 	<p>Ho ngola pale</p> <ul style="list-style-type: none"> Bopa baphetwa ba kgothwehang Bontsha tsebo ya semelo, poloto, tikoloho, kgohlano, sehlohloho Bontsha diketsahalo tsa sehlooho o sebedisa tjhate – qalo (tlhahiso), bohare (kgolo, sehlohloho) le phethelo(mothipoloho) Hlophisa ka tatelano Ntsha maikutlo ka ho hlaka le ka tatelano Sebedisa mookotaba kapa molaetsa 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahokedi Kgethi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lekgathe Lejwale, Lefetile, Letlang Letswelli <p>Moelelo wa mantswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maele

TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2(*4):

- Ho ngola tema ya kgokahano (Matshwao: 10)

E ngolwa pele ho Teko e Laotsweng

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 2 BEKE 7-8</p>	<p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding, mohl. tlaleho ya tsa boemo ba lehodimo Tema ho tswa bukeng ya padiso kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelangMamela dintlha tse ikgethileng Buisana ka bohlokwa ba tlhahisoleseding Amahanya tlhahisoleseding le bophelo ba hao Buisana ka diphetho tse ka bang teng bathong Bapisa maemo dibakeng tse fapaneng, ho bontsha dibaka tse labalabelwang ka mabaka Eba le seabo dipuisanong o tshhehetsa ka mabaka Hlwaya makgetha a ditlaleho tsa boemo ba lehodimo: rejisetara le puo e sebedisitsweng Sebedisa mawa a ho sebeta ka sehlopha ho buisana ka mokgwa o phethahetseng dihlopheng Hlalosa le ho buisana ka ditema tse rarahaneng tse bohuwang 	<p>Ho bala tema ya tlhahisoleseding, mohl. tlaleho ya tsa boemo ba lehodimo</p> <p>Tema ho tswa koranteng, bukeng, kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: ho lepa ho tswa sehloohong le ditshwantshong Sebedisa mawa a ho bala, mohl. ho akanya le ho sebedisa ditemoso tsa maemo Qolla ka moo tema e hlophisitsweng ka teng Bapisa diphapang le ditshwanang dibakeng tse fapaneng Bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho, mohl mmapa Sebedisa mawa a ho bala: ho okola tema ho fumana moelelo ka kakaretso, ho tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse itseng Hlalosa ditshwantsho Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe 	<p>Ho ngola tema ya tlhahisoleseding, mohl. Tjhate ya boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha ditshwantsho le dikahare tse loketseng sepheo Hlahisa tlhahisoleseding o sebedisa mmapa, tjhate, kerafo kapa dayekeramo <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mekgwaritso Ho boelatsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgethi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipolelwana <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya bukantswe Ditumatshwano
<p>BEKE 9-10</p>	<p>KOTARA 2</p> <p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 3(*5): TEKONG E LAOLWANG</p> <p>TEMA KUTLWISISO E BALWANG (MATSHWAO A 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tema ya sengolwa / tema e seng sengolwa (Matshwao 20) Potso 2: Tema ya ditshwantsho (Matshwao 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao 5) Potso 4:Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao 15) 			

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO

Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua

- Mesebetsi ya Mamela le Ho bua e fapaneng
- Mesebetsi ya ho Mamela le ho bua e ikamahanyang le dipehelo tsa Covid 19

Mesebetsi ya ho bala le ho Boha

- Mawa a ho bala
- Mesebetsi ya ho balla hodimo
- Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso
- Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantswe le mefuta e meraro e kgothalleditsweng.

Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana

- Mawa a ho ngola
- Diratswana
- Tema tsa kgokahano
- Meqoqo
- Boiqapelo

Mesebetsi ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo

- Mesebetso e fapaneng ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo

KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KEREITI YA 6 YA SESOTHO PL : KOTARA YA 2

TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO

- **HO BALLA HODIMO (MATSHWAO: 20)**

Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o e qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.

TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2(*4):

- **Ho ngola tema ya kgokahano (Matshwao: 10)**
- E ngolwa pele ho Teko e Laotsweng

TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 3(*5): TEKO E LAOLWANG

TEMA
KUTLWISISO E BALWANG (MATSHWAO A 50)

- Potso 1: Tema ya sengolwa / tema e seng sengolwa (Matshwao 20)
- Potso 2: Tema ya ditshwantsho (Matshwao 10)
- Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao 5)
- Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao 15)

KEREITI 6 KOTARA 3

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 3 BEKE 1-2</p>	<p>Ho mamela le ho buisana ka padi Tema ho tswa bukeng ya padiso kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mamela qotso e badilweng pading • Akanya hore ho tla etsahalang Hlalosa maikutlo a mongodi le mmadi • Tsepama sehloohong • Hlalosa ka tatelano • Buisana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse tshhetsang • Botsa dipotso tse loketseng le ho arabela ka nepo 	<p>Ho bala padi Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: • Akanya ka sehlooho le ho buisana ka mookotaba/dikahare tse amanang • Hlwaya le ho hlalosa mohopolo wa sehlooho • Buisana ka baphetwa • Hlwaya le ho buisana ka maikutlo a hlahisitsweng • Buisanang ka tsistipano le ka mothinya o sa lebellwang • Amahanya diketsahalo le baphetwa bophelong ba hao • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala • Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi • Bontsha phapang pakeng tsa pale ya bophelo ba motho /bukantswe le dipale • Sebedisa bukantswe ho hodisa tlotlontswe <p>Ho ikgopotsa ka ditema tse badilweng ka boikemelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pheta pale kapa mohopolo wa sehlooho hape ka dipolelo tse 3 ho isa tse 5 • Hlahisa maikutlo ka tema e badilweng • Amahanya le bophelo ba hao • Bapisa dibuka/ditema tse badilweng 	<p>Ho ngola tekolobotjha ya buka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa foreime • Pele ho ho ngola: mamela ditema tse qotsitsweng ho tswa pading e badilweng • Kgetha dikahare tse loketseng sepheo • Sebedisa puo e loketseng le sebopeho sa tema • Sebedisa moralo o nepahetseng • Hlophisa dikahare ka tatelano-sebedisa tlhahlamano • Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyelletsa le lehoka moetsi • Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mabotsi, masupi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekgathe lejwale, lekgathe lefetile, lekgathe letlang <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya Bukantswe, ho arola lentswe, • Mahlalosongwe le malatodi.

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 3 BEKE 3 - 4</p>	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditshomo, mohl. dipale tsa bosakgolweheng, kapa tsa bahale</p> <p>Mesebetsi e lelekelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ho akanya • Ikgopotse diketsahalo ka tatelano le ho sebedisa makgathe a nepahetseng • Fapanyetsanang hantle nakong ya ho buisana dihlopheng • Mamelang • Bontsha ka moo ho nka lehlakore ho hlahang ka teng le tshusumetso ho momamedi • Buisanang ka baphetwa • Buisanang ka poloto, kgohlano le tikoloho • Buisanang ka molaetsa temeng • Sheba hape maemo a phedisano, boleng le ditumelo • Sheba hape twantshano pakeng tsa botle le bobbe 	<p>Ho bala tema tshomo, mohl. dipale tsa bo sa kgolweheng kapa bahale</p> <p>Tema ho tswa ho buka ya padiso ya phaposi, bukakgakollo kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: mohl. Ho akanya ho itshetlehleng ka sehlooho kapa ditshwantsho • Sebedisa mawa a ho bala: ho okola, ho tlovisa mahlo, ho akanya, ho sheba ditshwantsho e le ho re o tle o tsebe ho akanya • Buisana ka dielemente tsa dipale tsa diphoofolo, baphetwa le molaetsa • Hlalosa dikamano le ho arabela tema ka kakaretso • Bopa le ho hlalosa sephetho seo o se ratang kapa diphethelo • Ho kgutsufatsa tema ka dipolelo tse 3 - 5 	<p>Ho ngola tlhaloso ya semelo sa mophetwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nahana ka semelo • Sebedisa mantswe a hlalolang ho bapisa baphetwa • Etsa meralo, mekgwaritso le ho ntlafatsa sengolwa, tsepamisa ho ho ntlafatsa mopeleto, makgathe le ho kopanya dipolelo ka diratswana tse momahaneng • Bontsha kutlwisiso ya tikoloho, poloto, kgohlano le mookotaba • Tshebediso e nepahetseng ya makgathe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • makgethi • maetsi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebopeho sa boetsi, sebopeho sa boetsuwa • Kganyetso/Tatolo <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matshwao a puo (kgonyetso)

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p style="text-align: center;">KOTARA 3 BEKE 5 - 6</p>	<p>Ho mamela palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: • Ho akanya • Ikgopotse diketsahalo ka tatelano le ho sebedisa makgathe a nepahetseng • Sebetsang mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Bontsha ka moo ho nka lehlakore ho etsahalang ka teng le tshusumetso ya teng ho momamedi • Buisanang ka baphetwa • Buisanang ka poloto, kgohlano le tikoloho • Buisanang ka molaetsa temeng 	<p>Ho bala pale e kgutshwane eo e seng ya nnete bukakgakollong, bukeng ya baithuti kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya pele ho ho bala: ho akanya ka sehlooho kapa ka dikerafo • Lekola tema bakeng sa melaetsa e patehileng /siretseng le ho kgutsufatsa mohopolo wa sehlooho le mehopolole e tshhehetsang • Hlalosa ka moo mongodi a hlohleletsang tjebo ya mmadi: dithekiniki tse sebedisitsweng, le semelo. • Qoqa ka botebo ka boleng ba makgabane a botjhaba le a phedisano temeng <p>Qoqa ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poloto • Mookotaba • Tikoloho • Semelo • Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe 	<p>Ho ngola lengolo la setswalle/ho tlatsa bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopelo se nepahetseng • Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho • Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshhehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng • Hokela diratswana o sebedisa makopanyi, mohl. Leha ho le jwalo, mahlolosongwe le malatodi • Sebedisa tlotlontswe e fapaneng • Sebedisa thutapuo, mopeleto le matswhwao a puo a loketseng le dibaka dipakeng tsa diratswana • Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le meeelo ya mantse 	<p>Mesebetsi o boemong ba lentsewe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • makopanyi <p>Moelelo wa lentsewe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moelelo o sa hlangang, meeelo mengata <p>Mesebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lekgathe lefetile letswelli; lekgathe letlang letswelli <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho arola mantseweng dipolelong, • Didumammoho

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>KOTARA 3 BEKE 7-8</p>	<p>Ho mamela ditema tse mamelwang/ balwang: dikhathuni/dikhomoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlahisa le ho buisana ka dikahare le melaetsa ya tema • Buisanang ka ho nepahala ha ditshwantsho temeng • Buisanang ka bohlokwa ba ditshwantsho le mmimo • Arolelana mehopololo ka sehlooho le tema • Buisanang ka mantswe a matjha a bohlokwa kutlwisisong ya lenaneo • Buisanang ka baphetwa ba sehlooho le molaetsa o tlišwang ke tema • Hlwaya le ho buisana ka moo maikutlo a susumetswang ke dikahare, kgetho ya mantswe le puo ya mmele ya sebui 	<p>Ho bala khathuni/khomiki ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloti (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo tse kgutshwane tse hatisitsweng le ho di hlalosa, hlalosa tema ya ditshwantsho e bonolo: dikerafo, didaekeramo • Mesebetsi ya pele ho ho bala: dikakanyo ka sehlooho kapa dikerafo • Hlahloba tema hore o fumane melaetsa e patehileng le ho kgutsufatsa mohopololo wa sehlooho le e e tshhehetsang • Hlalosa kamoo mongodi a hlohleletsang tjehebo ya mmadi kateng: mawa a sebedisitsweng, le semelo • Buisanang tshhekatsheko ka makgabane a botjhaba le a phedisano temeng. • Hlwaya ka moo ditaba tse fapaneng di hlahang ka teng temeng le ho fana kamoo wena o di bonang ka teng o itshetlehile ka tema • Hlalosa le ho manolla dintlha temeng ya ditshwantsho • Fetisetsa ntlha ho tloha sebopehong se seng ho isa ho se seng 	<p>Ho ngola khathuni/khomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa foreimi • Hlalosa kgopolotaba • Rala tema • Sebedisa moralo o nepahetseng • Sebedisa mophetwa wa sehlooho le baphetwa ba tshhehetsang • Sebedisa poloto le kgohlano ka katleho. • Ngola le ho bopa ditema tsa ditshwantsho o sebedisa puo, ditshwantsho, le tshusumetso ya modumo ka boqapi; mohl. papatso ya thelevisheneng <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikao, mahlalosi, makgethi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho sa boetsi, sebopeho sa boetsuwa, puo mmui le puo pehelo <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshhebediso ya bukantswe, senoko sa lentswe

KEREITI 6 KOTARA 3

Projeke ka enngwe ya mefuta ya dingolwa tse entsweng: Thothokiso / Tshomo / Palekgutswa / Tshwantshiso / Padi Ela hloko: Ho lokela ho ba le phapang ho latela dihlopha Moralo / Ditlhophiso / dipatlisiso / Diphuphutso tsa mosebetsi wa molomo le makgabane a boiqapelo.

Tekanyetso ya Semmuso Mosebetsi wa 6: Boiqapelo PROJEKE (Matshwao 40)

**Mohato 1: Dipatlisiso (Baithuti ba etsa dipatlisitso ka projeke tsa bona) (Matshwao 10)
Beke 4 - 5**

Mohato 2: Ho ngola (Baithuti ba ngola projeke tsa bona) (Matshwao 30)

- **Moralo /Pele ho ngola PROJEKE**
- **Mokgwaritso**
- **Ho boeletsa**
- **Ho hlaola diphiso**
- **Ho balla ho netefatsa**
- **Ho nehelana**

Beke 6

Tekanyetso ya Semmuso Mosebetsi wa 7: Mosebetsi wa boiqapelo PROJEKE (Matshwao 20)

Mohato 3: Tsa Molomo (Baithuti ba etsa nehelano ka molomo ka projeke tsa bona)

(Matshwao 20)

Nehelano ya Molomo:

- **Sebedisa moralo o nepahetseng: Selelekela, Mmele le qetelo**
- **Fana ka mohopolo wa sehlooho le dintlha tse tshehetsang.**
- **Bontsha bopaki ba dipatlisiso // investigation**
- **Sebedisa metsamao ya mmele le bokgoni ba ho nehelana Mohl: sebete le lentswe le utlwahalang.**
- **Ho nka karolo dipuisanong le dithlophisong**
- **Fana ka tlaleho e ntshetsang pele**
- **Boloka dipuisano dilemotjeng.**
- **Bontsha kutlwelano le hlompha maikutlo a ba bang**

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KOTARA 3 BEKE 9-10	<p>Ho mamela le ho qoqa ka terama e kgutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: • Ho akanya • Buisanang ka makgetha a tema a sehlooho • Hlwaya kamoo ho tadima ntho ka lehlakore le leng ho etswang le ka moo ho ka bang le tshusumetso ho momamedi kateng • Hlwaya mookotaba, botsa dipotso, • Hlwaya le ho qoqa ka makgabane temeng • Hokela dikahare le melaetsa temeng le bophelo ba hao • Hlahisa maikutlo a hlokolotsi ka molaetsa o temeng 	<p>Ho bala tekolokakaretso ya terama/ tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: mohl • Ho akanya ka sehlooho o itshetlehile ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala, mohl. Ho okola, ho tlodisa mahlo ho hlahisa mohopolo wa sehlooho le dintlha tse tshhehetsang • Qoqa ka botebo ka makgabane a botjhaba le a phedisano temeng • Hlwaya maikutlo a fapaneng mme o fane ka maikutlo a hao o itshetlehile ka tema 	<p>Ho ngola puisano kapa tshwantshiso e kgutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa tlhahiso le kgolo ya baphetwa • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Bopa sehalo kapa boikutlo • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisitara <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boelatsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dikutu, dihlongwapele, dihlongwanthao, <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • puo mmui le puo pehelo • mabotsi <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ditsejana/diambulwadiakwala/maqotsi

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO				
	Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya Mamela le Ho bua e fapaneng Mesebesi ya ho Mamela le ho bua e ikamahanyang le dipehelo tsa Covid 19 	Mesebetsi ya ho bala le ho Boha <ul style="list-style-type: none"> Mawa a ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantswe le mefuta e meraro e kgothalleditsweng. 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Mawa a ho ngola Diratswana Tema tsa kgokahano Meqoqo Boiqapelo 	Mesebetsi ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo <ul style="list-style-type: none"> Mesebetso e fapaneng ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo

KEREITI 6 SESOTHO PUO YA LAPENG: KOTARA YA 3

TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 6	TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 7 Tsa Molomo
<ul style="list-style-type: none"> MOSEBETSI WA BOIQAPELO (Matshwao 10+30=40) <p>Projeke e lokela ho itshetleha ho: Thothokiso / Ditshomo / Dipalekgutswe / Pale / Padi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nehelano = ya mosebetsi wa Molomo (Matshwao 20) <p>ELAHLOKO: Mosebetsi e lokola ho fapana ho latela di kereiti.</p> <p>Qala kotareng ya boraro o phetele kotareng ya bone.</p>

KEREITE YA 6 KOTARA YA 4

	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KOTARA 4 BEKE 1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya ditaelo, mohl resepe, ditshupiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hopola tsela ya tshebetso • Hlwaya makgetha a tema tsa taelo • Ngola dintlha tsa sehlooho • Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl. mokgwa wa ho etsa tee • Etsa mekgwaritso le ho sebedisa ditaelo tse badilweng • Botsa dipotso ho batla tlhaketso • Etsa ditlhahiso ka ho hlaka ha ditaelo 	<p>Ho bala tema ya taelo, mohl. resepe, ditshupiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka makgetha a ditema: tlhophiso le melawana ya ditema tsa ditaelo • Beha ditaelo tse lobokantsweng ka tatellano • Sebedisa mawa a loketseng a ho bala le a kutlwisiso: ho tlodisa tema mahlo • Bontsha kutlwisiso ya tema le ka moo e sebetsang ka teng: ho bala • Elellwa le ho hlalosa dibopeho tse fapaneng, tshebediso ya puo le sepheo sa teng • Hlwaya le ho lekola rejestara ya tema • Utlwisisa le ho sebedisa ditema tsa tlhahisoleseding ka tshwanelo • Bapisa mefuta e mmedi e fapaneng ya diresepe kapa ditaelo 	<p>Ho ngola tema ya taelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlophisa ka tatellano • Etsa lenane la disebediswa • Sebedisa bukantswe • Sebedisa ditaelo • Sebedisa foreime bakeng sa ho ngola • Sebedisa dipolelwana tse hokelang le mekgwa ya ho hlophisa • Hlalosa ditsamaiso • Hlophisa mantswa le dipolelo ka tshwanelo 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mahlalosi a mokgwa, a nako, a sebaka <p>Mosebetsi o boemong ba polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipolelokopane, dipolelomararane

TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7:

- Tsa Molomo (Matshwao 20)

Mosebetsi ona o qala korareng ya 3, O tla phethelwa ka kotare ya bone (4) ha ose ho bokellwa matshwao.

KEREITI YA 6 KOTARA YA 4

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p align="center">KOTARA 4 BEKE YA 3 – 4</p>	<p align="center">Ho mamela pale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: • Ho akanya • Arabela ka tshekatsheko ka ho hlwaya dintlha tsa sehlooho tsa tekolobotjha ya buka • Ikgopotse dintlha tsa sehlooho tsa tema <p>Tshwantshisang puisano ka phaposing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa nehelano ya molomo o shebile bamamedi • Bontsha kelohlolo ya bamamedi ba fapaneng • Fetola lebelo la ho bua, ho phahama le ho theoha ha lentswe le sekgahla • Sheba hape bokgoni ba nehelano ya hae le ya bang a bontsha bokelohlolo • Fana ka tlaleho e itekanetseng e ahang 	<p>Ho bala pale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya pele ho ho bala: mohl. Ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho • Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala. Mohl. Ho okola, ho tlovisa mahlo • Hlwaya mohopolo wa sehlooho e e tshehetsang tshehetsang • Hlalosa le ho buisana ka molaetsa • Bua ka neheletsano ya diketsahalo paleng • Bua ka ho arabela pale • Bua ka makgabane • Bua ka molaetsa temeng • Sibolla le ho hlalosa sephetho kapa qetello e lebalabelwang 	<p>Ho ngola kgutsufatso e kgutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola kgutsufatso e kgutshwane • Hlophisa diketsahalo tsa sehlooho o sebedisa tjhate ya tokodiso • Hlophisa ka tatellano • Hlahisa maikutlo ka ho hlaka le ka tatellano • Sheba hape le ho arabela maikutlong • Etsa ditlhaliso <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: maakaretsi, makgetholl</p> <p>Mosebetsi o boemong ba dipolelo: polelwanabitso</p> <p>Moelelo wa mantswa: maetsisamedumo malahlelwa, Meelelomengata, moelelo wa bonono le o tobileng</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: kgutlwana, kgefutso, kgonyetso, letshwao la potso</p>

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KOTARA 4 BEKE 5 - 6	<p>Ho mamela le ho buisana ka dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Mamela bakeng sa tlhahisoleseding, dintlha tse ikgethileng le ho hlwaya molaetsa wa sehlooho Buisana ka makgabane a phedisano, boitshwaro le setso temeng Hlahisa maikutlo a hlokolotsi ka molaetsa o temeng. 	<p>Ho bala thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya pele ho ho bala: mohl. Ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho Sebedisa mawa a fapaneng a ho bala. Mohl. Ho okola, ho tlodisa mahlo Arabela ka tshekatsheko dithothokisong Bua ka tshebediso ya poeletsa modumo, phetapheto, tshwantshiso le leetsisa Bala le ho arabela ka tshello thothokisong hlalosa le ho buisana ka molaetsa Bontsha kutlwisiso ya thothokiso le kamano ya yona bophelong ba hao 	<p>Ho ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa poeletsomodumo, tshwantshiso, leetsisa, papiso, matshwao, mookotaba Sheba hape le ho lekola sengolwa le mosebetsi wa boiqapelo Ntshetsa pele le ho hlophisa mehopollo ka mokgwa wa ho ngola o tswellang <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mekgwaritso Ho boelatsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> moetsi, moetsuwa <p>Moelelo wa mantswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> papiso, tshwantshiso, mothofatso puommui le puopehelo <p>Mopeleto le matshwao a puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> masakana

TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 8:

- Tema tsa kgokahano: (Matshwao 10)**
Mosebetsi ona o etswe pele ho teko e laolwang

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
KOTARA 4 BEKE 7-8	Poeletso	Poeletso	Poeletso	Poeletso

<p>BEKE 9- 10</p>	<p>TEKANETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 9: Teko e laolwang Ditema (Matshwao 50)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • POTSO 1: Tema eleng Sengolwa /Tema e seng sengolwa (Matshwao 20) • POTSO 2: Setshwantsho (Matshwao 10) • POTSO 3: Kgutsufatso (Matshwao 5) • POTSO 4: Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Matshwao 15) 			
<p align="center">MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO</p>			
<p>Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua e fapaneng • Mesebesi ya ho Mamela le ho bua e ikamahanyang le dipehelo tsa Covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho bala le ho Boha • Mawa a ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso • Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantswe le mefuta e meraro e kgothalleditsweng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana • Mekgwa ya ho ngola • Ho kgutsufatso • Di tema tsa kgokahano • Meqoqo • Mongolo wa boiqapelo 	<p>Mesebetsi ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetso e fapaneng ya Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo
<p align="center">KEREITI 6 SESOTHO PUO YA LAPENG : KOTARA YA 4</p>			
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsa molomo (Matshwao 20) <p>Mosebetsi ona o qala kotareng ya 3 o phethelwe kotareng ya 4</p>	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa kgokahano: (Matshwao 10) <p>E tla noglwa pele ho teko e laolwang.</p>	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 9: TEKHO ARABA TEMA (Matshwao 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/ tema eseng sengolwa (Matshwao 20) • Potso 2: Setshwantsho (Matshwao 10) • Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao 5) • Potso 4: dibopeho le melao ya tshebediso ya Puo (Matshwao 15) 	